



FICHE PRATIQUE

I KANA KA BAARA 5 MINU KÉ WALISA KA NEGĘJURU SIRA SIGUI SENKAN.

Ni ye balasirali kanw ye min be lasen de dəmən cakədaw minu be fə ka negęjuru sira sigui senkan siguidaw kōn. Ni fici be boli HCR (Dunuya sileke nana Dəmən ton Cakəda) ka Service Innovation (ŋentaka baara) kan- min be Ouganda- a be boli baara duru kan min ba yira ka fō ko negęjuru sira ye fərə numa ye min seka siguida mɔgɔw ka dekuw wili.



1. KA KOMINIKASIÒN COKO JATEMININ

O kɔrɔ ye: ka jateminen erefigéw be seka masala ni dəmən baara kəlaw fə cokoya mina. Na sɔrɔla mɔgɔ ka ca kan kōn kojugu, kunnafoni so be seka ke fərē numá ye ka tənmin centre d'appels (weleli so) kan.

Negęjuru sira mako be telefɔni, koneksion, kuran ani kérédi la:

- Yali ereso be aw ka siguida la wa? (Walima a be na sigui sɔɔni)?
- Yali kuran be aw ka siguida la wa (pano soleri walima gurupu) min be seka o dəmən ka o ka telefoniw sargé?
- Telefɔni marali sé be o ye wa (misali la, kérédi/ fɔɔfè)?
- Yali telefɔni walima kunnafoni cε mina soguya wərε be mɔgɔ bolo wa?

Na sira do fə; donéw (kunnafoni) be kaban, na coko wərε la, aw be seka donew fara ponkon kan:



- L'Union internationale des télécommunications (UIT) (Negęjuru sira ton ba) ye Nation Unies ka cakəda ye min ka baara be boli təkinoloji ni kunnafoni kan. A be kunnafoni di telefɔni fiksi ni mobili aboneman kan ani intérneti be mɔgɔ haké min bolo jamana kōnon.
- GSMA ye cakəda ye operateri telefɔnikiw ka jekulu ye dunuya kōnon. GSMA be baara dɔ publilyé koneksiòn, telefɔni be erefugié minu bolo, mɔgɔ minu bolila kəlε yin ani jekulu minu be denku kan (The Digital Lives of Refugees).
- Ka mɔgɔ ka denkuw (Kunnafoni ni komunikasiòn) yini ka don-o ye baara yuma dɔ ye. Modeli min be seka seguida baaraw səgesəge dɔ be sɔrɔ ya



FICHE PRATIQUE



2. KA KANALIW KEREKERELENW YINI KO DON

Kunnañni ni komunikasiòn denkuw sègesegeliw be seka ke sabu ye ka don erefigiéw be baara ke ni kanaliw minu ye ni o baa fèka masala ni ika cakèda ye ani kanliw minu ka di o ye.

A be seka ke kanali kelèn tè, ga kanali cama ka da siguida mògòw ka denkuw suguya kan. Weleli so ye fèrè kelèn bolofara cama ye jèkuluw be seka baara ke ni min ye walisa ka mògò denkulenw dèmèn (AAP).

Aw be seka baara kanaliw wèrè ye-walima o be seka bila weleli so nona:

- Media imprimeliw: afici, depiliyanw, pano dafisagiw, magaziniw...
- Difisiòn: Haut paléri, arajo, télévisiòn, vidéos...
- Ereso sosio: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram...
- Ñe ni ne: siguida ñògonyew, jèkulu ka ñògònkumajogonya...
- Jèkulu sistèmu: jèkuluw, dinè ñemögòw...
- Interneti: Bataki, siti Web...
- Bataki aplikasiòn WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger...
- Telefoni: SMS (bataki), weleli so...



3. KA DENKUW YINI KA DON

- Kù jonjon be weleli so siguili la: ka kunnañni nafama di siguida mògòw ma, ko denmèn, ko bilasira yòròjan fe, ka damakaciw ni kòmatériw jaabi...
- HCR ka baara ye, n'fo lakanani jèkulu ton, ka mògòw famu, ko ka denkuw ni o haminakow don- ani ka bë ka hakè takan. Ni denkuw tè seka yanabò weleli so la, operateriwiw be weleli lasen jèkulu ton mògòw ma- walima o be numero (negjuru sira) wèrè di a tigi ma.
- Ouganda jamana kònon, baara kon ku ye ka jaabi numa de erefigiéw ka denkuw na- ni bilasirali numaw ye, ani cakèdaw numaw, minuw ka danaya sabatile do.
- Operateriwiw ye baara kila sikiyòroma 5, ka daminè jaabiw la, damakaciw, sonyaliw ani lakanani numaw.
- Ni telefoni sira sigila senkan, a be seka baara wèrè ke. Ligne daisitañsi kon sikila senkan walisa ka weleli dontaw dron sabati. Ga, ni Covid-19 masikalo 2020, a kela sababu ye ka kunnañni jinsen, kòlsiliw, yòrò jan lakanani kòlsili.



FICHE PRATIQUE



4. KA DENKUW DON

- Ow kana yini ka don nan sɔrc yni ma ke mɔgɔ dow kɔ- ani ka fere ke ola. O dɔɔ (ka yina mɔgɔ kɔ) be seka, masima fən, kan, walima masima fən dɔniya ye.
- O denkuw dɔɔ be seka yanabɔ ni nanfolo ye, walima formasiòn (Kalan). Erefigiéw ya yira ka fɔ Kan jɔyɔrɔ ka bo.
- Mɔgɔ dow be seka o ka dəmən suguya fɔ- ka sɔrc a ka di dow ye ka masala jε ni ni baarakelew ye minu be tərin kan.
- Ka baara senateliya ni lakanani burow, ligne dasistansi, benevoliwick, batakiw, damakasiw, ani boiti a sujesiòn w ye. O be a yiri ka fɔ ko jekulu fangaba be ka baara ke ni sistemu ye jamana caama kɔnon.



5. AW KA JANTO RESU:SIW LA.

- Telefɔni sira be seka baara ke ni apératéri caama ye- wa a fana be seka a janto client (sannikela) la- walima telefɔni kelen be operatéri min bolo ani jate bolan.
- Walisa ko don ko sɔrc be weleli so la, aw be jate don bɔ min be a yira ko weleli so jɔrɔrɔ be lakanani na.
- Se:visi nunun da sirile don makò la. Ouganda jamana la, ligne dasistansi baarakelaw ka capacité jate bola ni erefugiéw ka kanw de ye. HCR be groupe linguistique (kan jekuluw) ka weleliw jate bɔ, weleli da min be ke kile kɔnon, ani mɔgɔ da min be weleli ke ga o ma seka masala ni ligne dasistansi mɔgɔ, ko sabu ke baara kun ka caa ligne dasistansi mɔgɔ bolo.
- O baara be a to cakeda be a don resu:si pε:soneli suplemàtéri nafan be yɔrɔ mina ani o kanw. C tùma na weleli caayala kɔrɔnavirisi waati la, o ya yiri kaa fɔ resu:si suplemàtéri jɔrɔrɔ ka bon demandi fanfε.
-



FICHE PRATIQUE

Kuma na suruna, sani ka baara daminε- walima ka waari do telefoni ligne dasistansi la, ow ka janto ni baara 5 nunun na:

- Aw ka sigida sègesègε- ani aw be na fèrε min tigε sigida baara kɔnun.
- Aw ka denkuw jini kaa don (kunnaфони ni komunikasiòn) walisa ka don komunikasiòn kanaliw minu ka di aw ka itilisatériw ye.
- Aw ka weleli sow jɔyɔrɔ yira.
- Ka sigida mɔgɔw ka gεlεyaw dɔn ani fεrεw be seka sɔrɔ ola cokoyamina.
- Ka dɔn aw mako be na jɔ musaka mina min be weleli sow dayεlεli ni a baara ncɔya.